

Управног одбора морају бити присутна најмање четири члана.

Члан 2.

Овај Закон се објављује на службеној интернет страници Канцеларије високог представника и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Овај Закон се одмах објављује у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине".

Koristeći se овластима које су високом представнику дане чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: Опћи оквирни споразум за мир), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, и чланом II 1. (d) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих poteškoća које се појаве у вези са цивилном provedбом Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Pozivajući se на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вјеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би pomogao у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, "donošenjem обавезујућих одлука, када то оцијени neophodnim", о одређеним питањима, укључујући и (према тајци (c) става XI.2) "mjere којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и njenih entiteta";

Imajući u vidu да је Управни одбор Вјећа за имплементацију мира, у свом коминикеу donesenom на засједанју одржаном у Сарајеву 24-25. јуна 2008. године, изјавио да изјаве и поступке којима се подрива држава или се пак тражи повлачење из реформи неће толерисати Управни одбор Вјећа за имплементацију мира и високи представник и да се сходно томе на њих може на одговарајући начин реагирати, те да ће такве поступке и изјаве размотрити Управни одбор Вјећа за имплементацију мира приликом оцјенјивања стања;

Prisjećajući se изјаве амбасадора Управног одбора Вјећа за имплементацију мира дане 12. октобра 2008. године у вези са Закључком који је donijela Влада Републике Српске да се започне с процесом повлачења сагласности на Закон о пријеносу, regulatoru и operatoru система електричне енергије у Босни и Херцеговини и otkazivanja Споразума о компанији за пријенос и независном operatoru система између ентитетских премијера у Босни и Херцеговини, којом су podsjetili Владу Републике Српске на јасан став који је utvrdio Управни одбор Вјећа за имплементацију мира у својој Декларацији од 31. октобра 2007. године у вези с могућим једностраним поступањем ентитета овакве нарави, при чему је констатирао да "Управни одбор Вјећа за имплементацију мира исто тако поновно naglašava своју забринутост у погледу приједлога да би одређене реформе могле бити једнострано opozване одлукама ентитета којим би се вратиле надлежности претходно пренесене на државу. Ентитет се не може једнострано повући из претходно договорене реформе";

Konstatirajući да је Управни одбор Вјећа за имплементацију мира, у свом коминикеу са састанка одржаног у Сарајеву 30. јуна 2009. године, констатирао са забринutošћу да је poslovanje Електропријеноса БиХ озбиљно угрожено услјед сталног bojkotovanja од стране органа власти Републике Српске усмјереног против Управног одбора и затражио од Владе Републике Српске да се одмах и конструктивно поновно ангажује у компанији те допринесе њеном nesmetanom функционисању, у складу с преузетим обавезама од 6. новембра 2008. године и 3. децембра 2008. године;

Svjestan значаја Електропријеноса Босне и Херцеговине, акционарског/dioničarskog друштва Банја Лука (у даљњем тексту: Електропријенос БиХ) и његовог poslovanja које је од јавног интереса;

Prisjećajući se да је Законом о оснивању компаније за пријенос електричне енергије у Босни и Херцеговини propisano да *nakon osnivanja Електропријеноса Босне и Херцеговине, nijedna elektroenergetska niti druga компанија неће имати овлашћење да се бави пријеносом електричне енергије и djelatnostima vezanim за пријенос;*

Uz žaljenje што је mandat четири члана Управног одбора istekao прије више од godinu дана као и због činjenice да ће mandat generalnog direktora Електропријеноса БиХ истећи 19. septembra 2009. и да до danas nisu učinjeni pokušaji управних органа компаније да се pokrene postupak imenovanja на pomenute položaje;

Ističući načelo kontinuiteta функције према којем се mandat nosiocu функције nastavlja sve dok се на његово mjesto не именује zamjena, osim ако drugačije nije predviđeno zakonom;

S obzirom да је у Закону о оснивању компаније за пријенос електричне енергије у Босни и Херцеговини izričito sadržano претходно наведено načelo у погледу чланова Управног одбора тако што се navodi да би svaki члан Управног одбора trebao obavljati функцију до isteka mandata на који је imenovan, до imenovanja његовог nasljednika или до његовог razrješenja, те да сви takvi чланови могу nastupati у punom svojstvu и obavljati sve dužnosti definirane Законом до imenovanja novog člana Управног одбора;

S obzirom također да се Законом о оснивању компаније за пријенос електричне енергије у Босни и Херцеговини не reguliše slučaj isteka mandata generalnog direktora Електропријеноса БиХ;

Sa zabrinutošћu што, uprkos činjenici да не postoji zakonska prepreka за Управни одбор Електропријеноса БиХ да обавља све своје dužnosti и да именује novog generalnog direktora у складу са Законом о оснивању компаније за пријенос електричне енергије у Босни и Херцеговини, Управни одбор с tim imenovanjem nije čak ni započeo;

Žaleći због činjenice да је високи представник prinuđen да djeluje у ime локалних органа власти како би osigurao kontinuirano poslovanje Електропријеноса БиХ;

Uzimajući у obzir и razmotrivši све наведено, visoki predstavnik donosi slijedeću:

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br.35/04)

Овај Закон ступа на снагу на привременој основи, све dok га Parlamentarna skupština Босне и Херцеговине не usvoji у istom obliku, без измјена и dopuna и без dodatnih uslova.

Ова Одлука и Закон који slijedi и који чини sastavni dio ове Одлуке објављује се на службеној интернет страници Уреда visokog predstavnika и ступа на снагу narednog дана од дана objavljivanja. Ова Одлука се одмах објављује у "Službenom glasniku BiH".

Члановима Управног одбора се овим налаже да одмах започну с imenovanjem novog generalnog direktora.

Број 15/09
18. septembra 2009. године
Сарајево

Високи представник
Dr. Valentin Inzko, s. r.

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS
ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 35/04)**

Član 1.

U članu 38. "Mandat generalnog direktora", dodaju se novi stavovi 2., 3., i 4. koji glase:

- (2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, generalni direktor će obavljati funkciju i vršiti sve svoje dužnosti kako je predviđeno ovim Zakonom do imenovanja njegovog nasljednika, odnosno do njegovog razrješenja.
- (3) Izvršni direktor nadležan za planiranje sistema i inženjering obavljat će sve dužnosti generalnog direktora do imenovanja novog generalnog direktora u slučaju da generalni direktor:
 - a) podnese ostavku,
 - b) bude razriješen dužnosti u skladu s članom 32. ovog Zakona,
 - c) bude odsutan bez opravdanih razloga u trajanju od pet dana uzastopno,
 - d) ili bude na drugi način onemogućen.
- (4) Svaki put po primitku obavijesti od člana uprave, Upravni odbor će hitno sazvati zasjedanje i prostom većinom odlučivati o tome jesu li ispunjeni uslovi za primjenu stava 3., tačke c) i d), s tim da na zasjedanju Upravnog odbora moraju biti prisutna najmanje četiri člana.

Član 2.

Ovaj Zakon se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Ovaj Zakon se odmah objavljuje u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE****418**

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i članka 2. stavka (1) točka a) i članka 4. Odluke o sjedištu i početku rada agencije za potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici održanoj 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU**O ODREĐIVANJU TRAJNOG SMJEŠTAJA AGENCIJE
ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA**

Članak 1.

- (1) Ovom Odlukom određuje se trajni smještaj Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u zgradi Državne agencije za istrage i zaštitu na lokaciji Lukavica, općina Istočno Novo Sarajevo.
- (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će koristiti smještaj iz stavka (1) ovog članka nakon završetka izgradnje objekta.

Članak 2.

- (1) U objektu iz članka 1. ove Odluke Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će koristiti prostor u prizemlju površine cca 1135 m².
- (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će građevinski prostor iz stavka (1) ovog članka prilagođavati potrebama iz djelokruga svojih mjerodavnosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 200/09
23. srpnja 2009. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Nikola Špirić**, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 2. stava (1) tačka a) i člana 4. Odluke o sjedištu i početku rada agencija za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09), Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 95. sjednici održanoj 23. jula 2009. godine, donio je

ODLUKU**O ODREĐIVANJU TRAJNOG SMJEŠTAJA AGENCIJE ZA
FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA**

Član 1.

- (1) Ovom Odlukom određuje se trajni smještaj Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u zgradi Državne agencije za istrage i zaštitu na lokaciji Lukavica, opština Istočno Novo Sarajevo.
- (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će koristiti smještaj iz stava (1) ovog člana nakon završetka izgradnje objekta.

Član 2.

- (1) U objektu iz člana 1. ove Odluke Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će koristiti prostor u prizemlju površine cca 1135 m².
- (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će građevinski prostor iz stava (1) ovog člana prilagođavati potrebama iz djelokruga svojih nadležnosti.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

SM broj 200/09
23. jula 2009. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Savjeta ministara BiH
Dr. **Nikola Špirić**, c. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 2. stava (1) tačka a) i člana 4. Odluke o sjedištu i početku rada agencija za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 95. sjednici održanoj 23. jula 2009. godine, donijelo je

ODLUKU**O ODREĐIVANJU TRAJNOG SMJEŠTAJA AGENCIJE
ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA**

Član 1.

- (1) Ovom Odlukom određuje se trajni smještaj Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u zgradi Državne agencije za istrage i zaštitu na lokaciji Lukavica, općina Istočno Novo Sarajevo.
- (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja će koristiti smještaj iz stava (1) ovog člana nakon završetka izgradnje objekta.